

Chief0-16Kxosi

Leina la kxosi ke mokxale. Eina e lekotla 1 Motlalekxomo
2 Maboane 3 Seatla 4 Batome 5 astome 6 Aphadi 7 Lophale ~~Sixxixom~~
8 J. Patamedi 9 Cometše 10 Kxasane 11 Mnutle 12 Lerakxomo.

Xomme bao kamoku ke bakxomana. Dikxosana 1 Lefakxomo 2 Pondo
3 Nkutleni. Leina la nolo o wa Lefakxomo ke Hlame, Setsoxe.

Leina la moloko wa Pondo ke Malesa. Zeina la moloko wa Nkutleni
ke Baloi. Lefakxomo o bina Moko. Pondo o bina Thšweni. Nkutleni
o bina thšweni. Lefakxomo o axile kxaufsi le thaba y Mamakxale.

Pondo o axile kxaufsi le naka ya sekwe. Nkutleni o axile kxaufsi

2. le noka ya Sekwe. Kamoka ba axile ke tšase xa jušo ya mokxale,
elexo yone kxosi ya mehleng yeno. Kamoka bao ba eme bo emong
bya bo tataba bao ba beilwaxo ke kxosi Makhušane tataba Mokxale
ba leole tikeloxo yoo eleng kxaufsi le metse ya bona koba meboto.
Lefakxomo ke yo mong wa moloko wa kxosi. Xomme ena ke moloko
wa xo tswalwa. Pondo ke le loko le xo tšielana. Xaele Nkutleni
ke wa moloko o éele xo kxosi. Xomme e filwe bokxomana koba
kxosana ka moloko wo a bušaxo wona wa Mashaganan ke xo ele yena
wa moloko wo xo thoma xo dula pele mo nukung ya.

3. Kxosi e bitšwa ka xore ke Thobela ke batho kamoka. O
boledišwa ka xore moxolwane. Leina-ina laxaxwe xa le tloxelwe.
Xe kxosi ele nthse boithswaro bya batho ke bya poifo. Xomme
tumedišo ke ya xo tia-tia diatla mma ba bitša ka lentšu la
thobela-moxolwane. Xe kxosi e dula batho ba bitša ka la thobela.
Xe kxosi e ema xosale byalo. Xomme xe kxosi e eja batho ba reta
kxosi kamoka kamo wo mong le yo mong a ka kxonaxo ke xona.
Xomme ba bangwe ba tle bitša bare kxosi a e hwe ke kxele e eja e
šutelele ba bang.

Ser. 646

- Xape bangwe bare pula? pula? Kxoši xe e bitšwa ke motho o swan-
etše xo ya xo yona mme a loša xoba xo tia-tia diatla ke xona
ya ba o bātša kxoši seo seleng pelong ya raxwe. Ke kxoši e
4. eja xa xo a dumolelwa xore motho a be e ame-ema xoba xo sepela-
sepela fao kxoši e jaxo xona. Xape xe kxoši e eja xa xo motho
yoo a swanetšexo xo iša seatla sejong sa kxoši. Xomme xe motho
a dira byalo xona o nyeditše kxoši o tla nthša sa xo lefa taba
ye. Dijo tša kxoši di lokišwa ke mosadi xoba basadi ba raxwe.
Mpholo o nthšwa dinong fela byalo ka byalwa, mapoto le mokxopé.
Kxoši eja ele noši. Dilo tše ntši tša kxoši dina le maina a
byalo ka a tša batho kamoka. Xomme xo rapane fela xo tše elexo
dišele xo tša batho byalo ka dikomana le tše elexo tša badimo
xe ele diruiwa. Kxoši ene le mohlanka elexo motho yo a ~~xišaxu~~
diraxo mediro ye menyane ke mehlamo motseng wa kxoši.
5. Leina le lešika le kxoši ke Malatši Malatši ke ba bina Noko.
Lešika leo lexašane mme xa le a dula felo xo tee le kxoši.
Lešika kamoka xa lena modiro mo sethšabeng xe e se bac baleng
lekxotleng la mošate féla. Xomme bona ke bacletše ba kxoši
mererong ya pušo ya naxa. Lešika la kxoši ke bakxomana féla.
Xomme xa ba laole naxa xape xa se baróka-pula. Xomme ke basekiši
ba melato le batseta ba lekxotla, le ba laodi ba koma. Xomme
xa bana taolo tabeng tša xo lema. Ke dona ba tsene fela mo
tirelong tša badimo. Xa ba lotimabitla a dikxoši. Xape xa ba
loti dithókhola ~~xišaxu~~ tša mošate. Xa se dingaka xoba di-dupe.
6. Xa se bareti ba direto. Ba lešika la kxoši ba bangwe ke bahumi,
mme ba bangwe xa se bahumi. Lehumó le tšwa dilirong tša bona
mo metseng ya bona.

Ser. 646

- Komme kwano e xona xare xa kxoši le lešika la yona eseng bathong bohle ba lešika. Xomme xape xo byalo le xo bona ka noši. Ba arorane ka dihlope ka baka le xo hloka kwano le kxoši. Ditaba ka moka tša mošate elexo tša le loko kxoši e swanetše xo di rera le bomorwarraxwe. Xape le tšohle tše diraxalako mo naxeng eleng taba tše kxolo kxoši e boledišana le bomorwarraxwe ka xa tšona. Xe kxoši e se dire byalo boima kamoka bya tše byalo bo tše ba xodiso xa kxoši. Basadi ba lešika le kxoši xa ba tsene ditabeng tša pušo ya sethšaba. Ba lešika la kxoši xa ba nyetšwe ba dula maxšing a bona xomme ba nyalwa ke motho yo mong le yo mong mo sethšabeng. Kxoši ona le basadi ba selexo. Maina a bona ke a.- 1 Mapula, 2 Mothšinyamahlo, 3 Nyabane, 4 Mapula, 5 Madira, 6 Motšatši. Boraxobona 1 Sepelemane rraxo Mapula, 2 Kakekele rraxo mothšinyamahlo, 3 Thšweni rraxo Nyabane, 4 Phokxo rraxo Mapula, 5 Thšweni rraxo Madira, 6 Mathekxa rraxo Motšatši. Leina la lešika la Mothšinyamahlo ke Maleso. Leina la lešika la Mapula ke Phokxo. Leina la lešika la Motšatši ke Mathe. Bokxomo tša Mapula e bile 11. Dikxomo tša Mothšinyamahlo ke tše 11. Dikxomo tša Nyabane e bile tše 11. Dikxomo tša Mapula ebile tše 14. Dikxomo tša Madira ebile tše 12. Dikxomo tša Motšatši ebile tše 11. Xomme dikxomo tšeo di nthšitšwe ka raxwe le ena ka noši. Tima mollo ke Mapula setsoxe xoba hlane. Basadi ba bangwe ba latelana ku tšela yona yeo maina a bona a ngwadilwexo. Ba a xotšwe motseng o tee wa mošate kamoka. Dintlo tša bona di a kilwa ka xo latela ka boxolo bya bona. Ba xatša kxoši xa bana tokelo ye fetaxo basadi ba bang. Xomme xa bana bahlanke xa e se modirong wa thšemo ya mošateya mouta fóla. Xape xa ba apare xo feta ba bang ba sethšaba.

Ser. 646

- 9. Mohumaxadi le bao ba molatelaxo xa bana tokelo xo fitiśa ba bangwe pele xa kxośi le sethśaba. Xa xona mamoretwe xo feta ba bang. Basadi ba kxośi ba e ka weala ka nośi. Mediro ya mašemong a bona ba i dira ku nośi. Moaxi wa dintlo tśa mośate ke banna ba naxa kamoka. Xaele malapa le xo fseala malapa ke modiro wa basadi ka nośi. Basadi ba kxośi ba dira xo lekana le ba batho fēla. Mchlokomodi wa kxoro ya mośate xa xona. Mokxomana yo a leolaxo tśa kxoro ya mośate ka mehla ke Motlalekxomo. Mediro wa xaxwe ke we xo senediśa ditaba xare xa kxośi le sethśaba, mabakeng a merero ye mexolo. Basadi ba
- 10. kxośi bana le modiro o tee mo motseng wa kxośi. Basadi ba kxośi ba bitśana ke maina a maxading byalo xa basadi kamoka ba sethśaba. Xomme ba phediśana byalo ka basadi kamoka ba sethśaba xomme hlomphe a saTe tee le basadi ba sethśabe. Ba mmoxo xantśi xane bane ba omame nna bulwe byalo ka basadi ba sethśaba. Maphatla le banlanka ba ka mośate xa ba xona. Baxolo ba sethśaba ba etela mośate ka mehla ya marero ye mexolo ya naxa. Xomme xa xo bolelwa selo xe ba se ye mośate. Batho ba ya mośate xo direla kxośi xa balatśwe byalo fēla. Batho ba sethśaba xa ba romale barwedi ba bone xo direla mośate ~~ix~~ xe e se xe xo tśwele taalo ye byalo ka mabaka. Ke mośate o tee fela mo sethśabeng. Motho yo mong le yo mong o buśwe ke mośate xoba mokxomana wa naxana yeo e e buśexo ka taalo ya kxośi. Dithswanelo tśa motho xo kxoro yeo e mmušexo ke xo hlokomelwa ke kxoro yeo xe xo hlaxile se bothata motseng wa xaxwe. Motho byalo o swanetśe xo nthśa sebexo sa byalwa xoba mokxopé xa tee ka ngwaxa. Xomme xaele mo dirueng tśe xaxwe o nthśa se ~~ix~~ bexo sa kxomo fela. Xomme o swanetśe xo bexa se sengwe se direxang mo motseng wa xaxwe se byalo ka molato, ka moraxo xa polediśano le moloko.
- 11.

- Basadi ba baoreneng le barwa le barwadi ba bona ba latwa mo ba bonwaxo ke batho xoba sethšaba kamoka. Morwa wa boreneng xa a
12. utwe o bonwa ke batho kamoka. Sethšaba kamoka se tseba yo eleng mohumaxadi xape le ena morwa yo e tiabaxo kxoši. Bana ba kxoši ba phela lapeng la mmauo. Ba repikwa ke mmao. Xomme barutwa byalo ka bana kamoka ba sethšaba. Ba phela ka xo hlaaka-hlakana le batho kamoka. Xomme xa xo hlomphe ešele e tšwaxo baneng ba batho ba bangwe, xo bana ba dikxoši. Ba babitša ka maina a bona a bo ana byalo ka kxašune, makxaho. Ba swarwa byalo ka bana kamoka, xape ba tumišwa ka xo swana le bana ba bang mo sethšabeng. Xa ba rutwi xo laola le xo laela batho. Xomme xa ba dule kxorong
13. xe xo sekwa melato xe e se bao ba bolotšexo ba lexo byalo ka bana kamoka ba tšwaxo le bellong. Xa xo se ba rutwaxo xo feta bana ba bangwe ba sethšaba elexo sa mešeo xe e se lehollong la bana kamoka fela. Ba swanetše xo diša dikxomo le xo dira mediro kamoke ye dirwaxo ke bana ba sethšaba. Ba itiwa le xo solwa ke motho yo mong le yo mong yo o baka mosenyetšaxo, Monlanka a ka ba betha xe ba mo senyeditše. Kxoši e bexwa ka hapa la pelela mosadi wa malome. Xomme xe ngwana wa lapa la pele le malome e se ngwana wa mekxwa ye mebotae mo xo loxo la xabo xona bakxomana ba ka kxetha kxoši malapeng a manyane ao a la telaxo lapa la pele. Xomme kxetho e dirwa ke bakxomana ka xo budiša yoo e
14. tlaxo xoba kxoši ~~akma~~ ntlo ye mohu kxoši tataxwe a saleng ka xare xa yona. Matšatši moxolo wa Lepato o tšea boxoši thabeng ya kxopolwe xo hweng xa kxoši Makekele ka xo bula ntlo yoo Makekole a hwetšeng xo yona. Xa bakxomane le dithšaba kamoka di kxobakane Matšatši moxolo a leelwa xo bula ntlo nme ke xona ntlo ya palela Matšatši. Ka moraxo xa tla Lepato ntlo ya bulaxo. Kobe xo tsena motho yo mong ka teng xo swara lemati xore ntlo e se bulade xe matšatši a kxorometša.

- a tseba sephiri seo bakxomana ba se dirileko ka taalo ya kxoši
15. Makekele ka baka la mekxwa ye mebe ya Matsatsi xo Makekele.
 Badimo xa ba šupe kxoši eupya ke kxoši ka ... kxaniwa ke mekxwa
 ya ngwana yo a swanetšexo ko ba kxoši. Se se diraxo xore mosadi
 wa kxoši ebe mmaro-kxoši ke molao wa xo tšea masadi xa malome.
 Mosadi yo a belexxo kxoši o tšewa ka dikromo tšeo eleng tša
 kxoši eseng tša setšaba. Xomme dikromo e ka ba tša kxoro.
 Ke xore tše nthéwaxo ke batho mo dithsekong tša meletso. Xomme
 kxomo tše byalo di bitšwa kxomo tša kxoro. Xomme ke xore xa
 se tša maxadi a ngwana yo mong wa kxoši. Xomme mosadi yo moxolo
16. wa kxoši xa kxethwe ke kxoši ka noši xomme o kxethwe ke talaxo
 kxoši xo le loko la ditšwala kxoši elexo xa malome. Mosadi yo
 aleng mohumaxadi wa kxoši xa se yo a fetaxo ba bangwe ka xo kx
 tswalwa peleng, xomme ke ka baka la molao wa boxoši. Morwa wa
 kxoši voo aka seke a ba kxosi ke yo elenz wa mosadi wa tataxw
 kxoši nne a šala a belexwa ke kxoši. Xomme le yo mmakwe eseng
 wa leloko la ... ka sekexo a kwana le badimo ba tataxwe
 mekxweng kamoka ya boxoši. Tšo ašišaxo motho xoba kxoši ke
 xe motho ele mosadi, xa ele setlaela, xe motho ana le dihwahwa,
 xe ele sexolo, xa ele safofu, xa ele safowa, xa ele kx lešoboro,
 xe ele mmošai wa batho. Motho yo a tlobaxo kxoši o tseba e sale
17. mošimane. Kxoši ye mphsa e ka seke ya buša tataxwe a sa phela.
 Xo fete lebaka la ngwaxa xw kxoši o tšeo setulo ke moraxo xa
 lehu ka tataxwe. Kxoši ye mphsa e bona setopo se kxoši ya xo
 hwa, kx o swanetše xo se hlapiša ka metse xore a tšee dihlare
 tša pula. Ke setopo se iswa lebitlong kxoši ye mphsa xa e ye.
 Xomme dilo tšohle tša kxoši ya xo hwa ke tša xaxwe tše eleng
 tša borenong, elexo dikrobiso, dipheta, dithokxola le dihlare.

18. Komme xo dira byalo ke sona seo se modiraxo kxoši elexo le ka x
tšea dikomana elexo yena hloxo ya boxoši. Kxoši e bewa ka xo
tsibiša batho xore ba tla ba bere kxoši moo e tlabaxo monyanya
wo mokolo wa xo tiwa dikomana xo šupa setšaba xoba kxoši
ye ngwe e beilwe. Ke xona bakkomana ba tla le ya kxoši ye mphsa
tsela ya pušo ya boxoši. Ke kxoši ele ye nyane laxetong la yona
xo swanetše xoba rrangwane a xarwe. Komme moswaredi e swanetše
xoba monna. Kape e swanetše xoba motho yo a kxethwaxo ka mokxwa
wa molso. Komme e swanetše xoba motho wa mekxwa ya xo loka
pele xē batho. Motho e ke šitišwa ke tšona tšeo di šitišaxo
motho xoba kxoši xoba moswaredi wa boxoši. Boxoši bo swarelwa
xo fihla kxoši e tšea mosadi mme e tseba melao kamoka ya
19 banna. Moswaredi a ka tlošwa xwa bewa yo mong xe a buše ka
phaporo. Moswaredi o na le ditokelo kamoka tša boxoši, xo
šomela ntlong ya boxoši. Moswaredi o dira tšohle tšeo di dir-
waxo ke kxoši mo xohle-xohle. Moswaredi o šixaxo byalo ka kxoši
Moswaredi ke moleli a ngwana yo e swanetšexo xoba kxoši. Kxoši
xe e ~~axa~~ gale ye nyane a sešo xo buša e phala motseng wa
tataxwe. Komme e rutwa ke moswaredi tša boxoši. Komme e rutwa
modiro wa pula fela. Komme maele pušo ya setšaba o tla rutwa
ka xo kwe melao xe a xola. Ke kxoši e bonwe xore e tla hwa
komme xo swanetše xo tlošwa batho fela mo o kxoši eleng xona.
20. Komme taba xeo e dirwa sephiri seripa saletšatši xe xo sa
tsongwe banna ba baxolo. Komme batho ba tsibišwa ka xore mabu
a hwile. Kxoši e fihlwa ka xo dudišwa xore e se robale. Komme
ya robala xona badimo kamoka ba tla robala thušong ya bona xo
kxoši ye bušaxo. Kxoši e ka tloxelwa ke batho bakeng se mekxwa
ya xaxwa ya xo seloke.

21.

Matome Lesetše o tloxeiwa ke batho thabeng ya Sekropo ke e setše ele kroši ka moraxo xa Matáatši ka baka la xo bolava motho. Xomme a swarwa e išwa kxolekong. Xomme xe a boa a hwetša moratho Selwane ele kroši. Ke xona Lesetše a šitwa ke borosi. Kroši makhušane o tloxeiwa ke batho ke mohlanka ya a bollaxo a bolailwe ka sethunya ke moshagaen yo mong a sa tsebe xore seo a se bonaxo ke xere xa byang ke motho. Kroši Maseke o tloxeiwa ke batho ka 1922 xo ya naxeng ya makhušane ke baka la xo tsona dintlong tša banna ba naxa ya xaxwe. Kroši ka xe ele motho yo moralo ke dumelelwa xo rakwa setulong ka baka la tsebo ya xaxwe ya xo neša pula le xo bea letsatši. Xomme xe ele motho yo a diraxo tša xo seloke o tla tloxeiwa ke sethšaba fela. Kroši e swanetše xo hwa. Kroši e ka seke ya e tšwa tloša baxošing le xe e ke pona xobe xa ene matla nušong yo yona

22.

Dibexo le makxétho kamoka tše kroši e di amoxelaxo ke tšohle tše swarwaxo ke batho. Xomme se bexo seo se nthšwaxo ke banna ba metse kamoka ke byalwa. Xomme xaele nama, matlalo, mafofu, marumo, dikxomo, dipudi, dinku, le diphóófóló tše bolailwexo di nthšwa ke boo banaxo natšo mae e se banna kamoka. Xo nthšwaxwa nako le nako yeo o hwetšaxo se seswa satšeo kamoka ka ntle le marumo le dikxomo, dipudi le dinku. Xaele diphóófóló nako ye ngwe le ye ngwe xe o bolelle phóófóló ya kxadinama o nthša sebexo sa letlalo le setho sa yona. Xomme xe ele mabyalwa e nthšwa bakeng la puno fela. Xomme xaele tšebvala ka dikxomo e ka ba xa tee ka ngwaxa nako yeo mong wa seruiwa e rataxo xo loba kroši. Xomme tše byalo ka marumo e ka ba ka nako yeo morudi a rulaxo ka yona. Xaele basadi ba nthša sebexo sa mabele a kroši a xo dira byalwa. Ke batho ba bengwe ba sa nthše ke nyutšo ya kroši. Dibexo tša bapatši di tla xo kroši ka mabaka ao di bapatšwaxo ke ona. Debexo tša koma ditšwa xe koma ele

23.

Ser. 646

Xomme tša melato di tšwa mehleng ya melato e rerwa. Tša madume a baeti le tšona di tsena ka nako ya tšona. Tša makarapa di nthšwa ke bao ba ratsxo eseng ka krapeletšo ya kxoši.

24. Ko lefiwa pudi, nku le kromo tabeng tše kxolo le tše nyane ka mehla. Makhetho a sake a nthšwa ka mehla ke e lebollo. A bitšwa sehlatle. Batho kamoka bao bana ba bona balexo komong ba swanetše ko a nthša. Ka dibaka tša xe kvela ele mabapi le xo swa xoba ko tšwa. Ke sehlatle se se tšwe xona kona xa e swe. Dineo le makhetho di taolong ya kxoši ka thušo ya bak-xomana. Mediro ya bothokxó bya kxoši e e dirwaxo ke banna ke xo axa mantlo a basadi ba kxoši le xo lena mašemo a mošate.

Dikxomo tša kxoši di dišwa ke bana ba xaxwa. Kathokxó a tsibišwa ka phefafa xoba lepatata. Ke ba bangwe ba sa tle xa xo molato. Ba ba diraxo xa ba fiwe selo sa xo ja xoba xo nwa. Batho kamoka bana le maatla xo rekiša dilo tša byalo ka mabélé, letswai le naka tša tlou. Dikxomo tša kxoši di hwetšwa maxading a ba rvedi ba yona le makhethong a mošate a melato. Dikxomo tša mošate di hlahlelwa motseng wa mošate. Xomme tše dingwe di fišwa mašekeng a batho. Batho ba lešika le kxoši ba ke tšoba xoba kromo tša mošate ke tše kae, xomme ba ba ba tšoba xoba ke dibe. Dikxomo tša mošate di e dumelelwa xo

26. fodišweng le xo nošweng. Mašemo a mošate a felo xo tee. Felo fao xona le mašemo a seletšexo a basadi le thšemo e tee ya kxoši. Mašemo a basadi ba kxoši e lokana le a batho kamoka ke e sethšemo ya kxoši fela e fetaxo e mangwe. Ke a basadi ba kxoši le kxoši. A lengwa ke batho xomme e hlaxolwa ke basadi a elexo a basadi xape a bunwa ke basadi ba kxoši. Mašemo a kxoši ona e lengwa ke batho a hlaxolwa ke sethšaba a bunwa ke sethšaba.

Ser. 646

swanetše xo hlokomela ke kxoši le basadi ba xaxwe. Ho masemong a kxoši le basadi ba xaxwe xo byalwa mehuta yohle ya dibyadi tše byalwaxo ke sethšaba. Kxoši le basadi ba ka dira se ba seratsxo ke tše be dihweditšeng punong ya bona. Xomme dipuno kamoka di bolokwa motseng wa mošate. Basemo a kxoši koba a mošate a lengwa a hlaxolwa noko a tee le a ba bangwe ba naxa. Basemo a letwa byalo ka bangwe. Xomme a lafiwa byalo ka a sethšaba. Tše di buwaxo xe di kxobetše di dira di o tše kxoši le mabyalwa a kxoši le basadi. Xomme mosadi yo mong le yo mong o dira kano a rataxo ka mabélé a xaxwe. Xomme naxa wa tlalo kxoši a a fe selo batho ba sethšaba sa xaxwe. Xomme xa di abelwe batho ka lefela. Xona le hlalo xanyo moxereng a puno ya thšemo ya kxoši le ya basadi ba yona.

28. Lehuno le kxoši le dirišwa kamo kxosi e rataxo. Ke dijo, byalwa, matlalo, mofofé, dikxabišo, dikxono le tše diagwe kxoši e dira se e se rataxo ka tšona. Xomme tšeo di lewa ke bana ba xaxwe ka xo dira maxadi a bona. Makhušana o fa ngwana a xaxwe mokxale some la dikxono le kxono ka e tee xo nyala mepula. Xomme a fa xape Lephale some la dikxono le kxono ka e tee xo dira maxadi a xo tšeo batapa mosadi wa xaxwe Xomme a fa Patamedi some la dikxono le kxono ka e tee xore di mo omelo mošomong wa xo ithuta dikolong, byalo byalo. Kxoši e abela mabele a xaxwe basadi ba xaxwe mehleng ya tlala. Xomme mo kabelong yoo ya mabélé xo basadi ba xaxwe xa boelwe ke selo. Dikxono tša xaxwe di fišwa yo mong wa lešika la kxoši. Di fišwa fela xore motho yo o di boloke. Kxoši e nyala ka dikxono tša xo lefa malato, tša diloba le tša dibaxo mo naxeng. O fiša dikxono mo bathong ka ntle le moputso xo mediša. Kxoši e swanetše xo kwana le ba lekrotla mererong yohle ya bolaoši bya yona mo naxeng. Xomme e swanetše xo kwixwa ka sethšaba kamoka. Xomme e a a dumelwa xo dira taba ye ngwe ka ntle le poledišano le lekrotla.

- O swanetše xo thšaba ke sethšaba kamoka ka xe ele nmuši wa bona.
30. Xomme o swanetše xo tsibišwa tšohle tše direkaxo mo naxeng ~~kamoka~~ kamoka. Kxoši a ka se šimole taba ya pušo ya sethšaba. Xomme ke sa xaxwe le lekxotla xo bona xore melao yohle e a dwiwa ke sethšaba. Kxoši o yuna le taba xe a bone xoba melao xa ~~ke~~ e sepedišwe kamo e beilwexo. Xomme ke xona o tla laela banna ba kxoro xe hlokomela taba yeo. Xomme mo melatong kamoka o swanetše xo hlokomela xore makxotla a be xona. Xe makxotla a le xona ke xona ditaba di swanetše xo phethexa. Ke thswanelo xore melato e sekišwe. Ke molato xore seatla kobong sa be xona mo sethšabeng. Xa xo tsibišwe dikahlōlo tša makxotla le tša dikxoro. Xomme
31. xe molato o sekišwe ke kxoro ye ngwe kxoši o swanetše xo laela lekxotla le bakxomane xore le bone molato xo o la be bedi. Kxoši e hlokomela kudu kudu xore baloi ha bolawe. O swanetše xo ba xona le xo ahlola kxotleng le lexolo. Lentšu le kxoši ke kahlolo ko xe le bitšwa sélépé. Ke xore la mafelalo xo šupa xore molato o fedile. Kxoši e ka xena lentšu le kahlolo ya lekxotla ka xo šupa lentšu le kxone la kahlolo. O tšea manganga hlaa le ditifiša xoba tša xaxwe. Xomme mo xong a difa lekxotla xore di bolawe, xe ele nudi xoba nku. Xe ele kxomo kxoši xa e a tšisi xo fa manganga hlaa. Ke sa kxoši xo buša taolo kamoka ye dira le nwa. Xomme o swanetše xo bea balaodi bo dira byalo
32. ke kxoši makekele xe a bea Sebakadithšweni. Xomme xape ke ena kxoši a hlokomelaxo xo iša madira ka mephatho xo iša madira ke mephatho ya bona. Xona le bahlokomedi bo taba tše marumo elexo lekxotla la mošate.

Ser. 646

Kxoši e tšwa dira byalo ka Makekele ka a tšwa dira xo ya Tswetla mohlantšho mosadi wa xaxwe a thopyaxo Ngwana matlatše. Komme kxoši o ba le monodi pele hlabano xore bahlabane ba seke ba tlozela kxoši le xe xo ka ba bothata byang. Komme kxoši e šala xae hlabanong tše eseng tše kxolo. Komme mo ntweng kxoši e šoma xo dira maono hlaselo le a thšireletšo. Komme lentšu la xaxwe le dira .33 khutšo xoba ntwé. / Kxoši ke yona e ntlokomelaxo xore dira di fokwe xomme di dirwe tšohle tša dihlare ke yona ka noši ka xe mpholo wa dira di tšwa xo kxoši mahlantšho ya dintwa. Komme xore ke yona e tloxo xo laela dira xore xo dirweng kua maxaeng. Kxoši e neša pula xape e bile ke yona e kxopelaxo pula badimong. Kxoši e na le maatla xore e dire puno xoba e botse. O nthša letšema xoba pu ka pela xore puno e lokele batho bohle. Ke kxoši e dirišana le badimo ba yona mo xo tšohle kamoka. Kxoši ena le thšidi tša .34. pula. Thšidi tše baloi. Thšidi ya/mpholo wa dira. aurumo a dithokxole a sa swanexo le a batho kamoka. Dilépé tše sa swanexo le tše dingwe. Dithoko tše sa swanexo le tše batho kamoka. Komme le aparo tša yona xa di swane le tša tša sethšaba. Le dithokxole tša yona tša molalantšho xa di swane le tša batho kamoka. Le tšho tša kxoši xa di swane le tša ba bangwe. Komme tšeo kamoka ke lefa di šia ba kxale, xome xape le dikomane le dihlaxatšene. Kxoši ena le boimo le tšixo le meleké. Kxoši o itliša xape o iphemela ka thšidi tše. kxoši, tše maatla melekóng kamoka. othwe motšeng wa mošate xa xo taene moloi xobane kxoši ke moloi. ape ke ngake ye kxolo xo bohle ba eleng dingake.

END. S. 646.